

Studijski program		Vrsta studija (ciklus)	Postdiplomski studijski program (drugi ciklus)																				
Naziv studijskog programa		HEMIJA – Opšti smjer																					
PREDMET																							
Naziv predmeta		PRIMJENJENA ORGANSKA HEMIJA																					
Šifra predmeta		Semestar	Status predmeta	ECTS bodovi	Kontakt sati																		
HOBI03		PRVI (I)	IZBORNİ	4	60																		
Obavezni prethodno položeni predmeti																							
Nastavnici i saradnici	Nosilac predmeta	Doc. dr. Anela Topčagić																					
	Učesnici u nastavi																						
Ciljevi predmeta	Cilj ovog kursa je upoznati studente sa načinom primjene, sinteze i namjene organskih spojeva u svakodnevnom životu																						
Sadržaj predmeta																							
#	Nastavna jedinica																						
	Značajnije kalse organskih spojeva koje se primjenjuju na velikoj skali u farmaceutskoj industriji. Skraćeni prikaz značajnijih reakcija za formiranje nove C-C, C-N veze, različitih postupaka oksidacije, redukcije, halogeniranja itd.																						
	Izabrana poglavlja primjenjene organske hemije Industrijske metode za sintezu i konverziju jednostavnih organskih hemikalija (alkeni, dieni, polieni, alkini, proizvodi postali iz ugljen monoksida, alkoholi, vinil halogenidi i derivati, komponente poliamida, aromati)																						
	Aditivi za hranu: konzervansi, boje, emulgatori Kozmetika – osnovna podjela, namjena i struktura Agrohemikalije – podjela prema strukturi i namjeni Organski polimeri – osnovni pojmovi, podjela i struktura Boje, pigmenti, indikatori – osnovni pojmovi, podjela, struktura, primjena Deterdženti – osnovni pojmovi, podjela i struktura																						
	Ukupno																						
30	30																						
OPTEREĆENJE STUDENTA (sati)																							
Kontakt sati	60	Praktični rad	Seminari	10	Priprema ispita																		
Literatura – čitanje	10	Pisani radovi	Ostalo (konsultacije)	UKUPNO	100																		
LITERATURA																							
OBAVEZNA <ol style="list-style-type: none"> 1. Skoog, D., West, D., Holler, F. (2003) Fundamentals of Analytical Chemistry, 8th Ed., Brooks Cole. 2. Furniss B.S., Hannaford, A.J., Smith, P. W. G., Tatchell, A.R, (1995) Vogel's, Textbook of Practical Organic Chemistry, 5th Ed., Longman Scientific & Technical, Longman Group, UK. 3. Sharp, J.T., Gosney, I., Rowley, G.(1989) Practical Organic Chemistry, a student handbook of techniques, Chapman & Hall PREPORUČENA <ol style="list-style-type: none"> 1. Nikolin, A., Nikolin, B. (1984) Praktikum organske hemije, Svjetlost Sarajevo. 																							
PROVJERA ZNANJA I OCJENJVANJE <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Kriterij</th> <th>Poeni</th> <th>Uslov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Pohađanje nastave</td> <td>5</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>2. Angažman na nastavi</td> <td>20</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>3. Test I</td> <td>35</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>4. Završni ispit</td> <td>40</td> <td>22</td> </tr> <tr> <td>Ukupno</td> <td>100</td> <td>55</td> </tr> </tbody> </table> <p>Napomene: Angažman na nastavi se vrednuje kroz rad na laboratorijskim vježbama</p>						Kriterij	Poeni	Uslov	1. Pohađanje nastave	5	3	2. Angažman na nastavi	20	10	3. Test I	35	20	4. Završni ispit	40	22	Ukupno	100	55
Kriterij	Poeni	Uslov																					
1. Pohađanje nastave	5	3																					
2. Angažman na nastavi	20	10																					
3. Test I	35	20																					
4. Završni ispit	40	22																					
Ukupno	100	55																					